

EVROPSKA UNIJA – SPECIFIČAN POLITIČKI SISTEM

EUROPEAN UNION – SPECIFIC ECONOMIC SYSTEM

Dr Mladen M. Bodiroža, vanredni profesor
Ekonomski fakultet u Brčkom

Apstrakt. Evropska unija početkom 2007. godine je zajednica dvadeset sedam država članica. Kao organizovana ekonomска, trgovinsка i politичка snaga po svim segmentima je najsnaznija i najveća svjetska integracija koja svakim danom postaje sve snažniji i nezamjenljiv faktor u međunarodnim ekonomskim i političkim odnosima utičući na sva svjetska zbivanja i očuvanje svjetskog mira. Skoro sve zemlje u tranziciji žele da se uključe u evropsku integraciju oличenu u liku Evropske unije. Spoljna, bezbjednosna i odbrambena politika posebno su definisane Amsterdamskim ugovorom iz 1997. godine, dok se ugovorom iz Nice detaljno reguliše saradnja Evropske unije sa NATO-om, Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim zemljama svijeta. Pravna regulativa Evropske unije utemeljena je na većem broju zakona što predstavlja jasan zahtjev za harmonizaciju odnosa među državama članicama.

Ključne riječi: federacija, konfederacija, internacionalne organizacije, spoljna i bezbjednosna politika, svjetska politička sila.

Abstract. At the beginning of 2004 the European Union was a community of twenty-seven members. As organized economic, business and political force it became the biggest and the most powerful world's integration of our days. By every passing moment the European Union becomes irreplaceable and more powerful factor in all international economic and political relations, affecting all world events as well as world peace. Almost all countries in transition strive to become members of this integration. Foreign, defense and safety policies were precisely defined by agreement from Amsterdam signed in 1997, while Nice agreement regulates relations between The European Union and NATO, the USA and the rest of the world. Legal regulations of the European Union are based on more than several acts which represents an obvious demand for harmonization of relations among the member countries.

Key words: Federation, confederation, international organizations, foreign and safety politics, the world's political force

UVOD

Evropska unija¹ je zajednica 27 država Evrope, koja je utemeljena na zajedničkim interesima, institucijama i pravnim aktima država članica: jedinstvena valuta, zajednička odbrambena politika, saradnja u svim oblastima života i rada – sve to je obezbijedeno Ugovorom o Evropskoj uniji i drugim propisima Unije.

Političke, ekonomske i trgovinske aktivnosti Evropske unije ispoljavaju se u mnogim sferama, počev od politike bezbjednosti, zdravstva i ekonomske politike, do inostranih poslova i zajedničke odbrane. U zavisnosti od razvijenosti svake zemlje članice pojedinačno, organizacija Evropske unije koncipirana je prema ispunjenju svog strateškog cilja, a to je da se prioritetni naporci čine kako bi se što prije eliminisao jaz između najrazvijenijih i manje razvijenih zemalja članica, odnosno regionala i oblasti. Ovo su osnovni razlozi što je Evropska unija definisana kao **federacija** u trgovini, monetarnim odnosima, poljoprivredi i zaštiti životne sredine; **konfederacija** u socijalnoj i ekonomskoj politici, zaštiti potrošača, unutrašnjoj politici; i kao **međunarodna organizacija** u spoljnoj politici. Glavna oblast na kojoj Evropska unija počiva jeste jedinstveno evropsko tržište, koje se bazira na carinskoj uniji, jedinstvenoj moneti (usvojenoj od strane 13 zemalja članica), zajedničkoj poljoprivrednoj politici, zajedničkoj politici u sferi ribarstva i drugo.

29. oktobra 2004. godine predsjednici i premijeri država članica Evropske unije (njih 25) donijeli su prvi ustav Evropske unije, koji trenutno čeka ratifikaciju pojedinačno svake zemlje potpisnice.

Evropska unija je najmoćnija svjetska, odnosno regionalna organizacija koja trenutno postoji u svijetu. U nekim oblastima gdje su države članice svoj suverenitet, odnosno dio nacionalnog suvereniteta prepustile

¹ Pojam "Evropska unija" uveden je na Pariskoj konferenciji na vrhu 1972. godine. Ovo je postao sinonim za reformu u cilju ostvarivanja buduće slike zajednice. U Maastrichtu je 7. februara potписан Ugovor o Evropskoj uniji i time je ona postala zajednički krov evropske zajednice, zajedničke spoljne i bezbjednosne, pravne i unutrašnje politike."Unija" označava kako sadašnje stanje, tako i buduće perspektive integracionog procesa, "sve užu Uniju evropskih naroda". Prof. dr Mladen M. Bodiroža "Evropska unija od 1957 do 2006", Glas Srpski, Banja Luka, 2006. , str. 17.

Evropskoj uniji, može se reći da je Evropska unija i federacija i konfederacija. Unija nema pravo da uvodi dodatna ovlašćenja drugih članica na sebe bez dopuštenja određene države članice. Isto tako, određeni broj članica rukovodi samostalno svojim politikama od nacionalnog interesa, kao što su inostrani poslovi, odbrana, zajednička valuta i slično.

Članice Evropske unije su se 29. oktobra 2004. godine na samitu u Rimu, uz prisustvo 25 predsjednika država i predsjednika vlada dogovorile, usvojile su tekst novog evropskog Ustava koji će, ako se ratificuje od strane članica, ostati prvi zvanični ustav Evropske unije zamjenjujući sve dotadašnje ugovore. Međutim, ako Ustav ne prode prilikom ratifikacije svih zemalja članica, u tom slučaju će biti neophodno ponovo otvoriti pregovore u vezi njegovog donošenja. No većina političara i državnih zvaničnika se slažu oko toga da je sadašnji pred - ustav neodgovarajući za trenutnih 27 država članica (kao i za buduće članice). Tako stariji političari (naročito u Francuskoj) imaju stav da ukoliko Ustav ne ratificuje nekoliko članica treba nastaviti "bez njih". Međutim, da bi postigla svoj cilj, Evropska unija treba da oformi infrastrukturu koja prelazi preko državnih granica. Harmonizovani standardi prave veće i produktivnije tržište, dok države članice mogu da oforme svoju carinsku uniju.

Šesto po redu proširenje obavljeno je 1. januara 2007. godine kada su dvije nove članice, Bugarska i Rumunija, primljene u punopravno članstvo Evropske unije, uz napomenu da je Hrvatska takođe zvanični kandidat, dok je Turska jedini oficijalni kandidat za koju se ne zna tačan datum prijema. Takođe, naglašaćemo da jedan, istina mali broj država kao što su Norveška i Švajcarska ne žele da uđu u Evropsku uniju, ali sa njom imaju sklopljene specijalne sporazume.

EVROPSKA UNIJA KAO SVJETSKA POLITIČKA SILA

Proteklih 18 godina dijele nas od početka kraja hladnog rata, kao i određenih tendencija u okviru kojih su se u međuvremenu razvijali međunarodni odnosi, i činjenice da je došlo do nove raspodjele moći u svijetu. Naime, sa raspadom Sovjetskog Saveza i njegovog tzv. istočnog bloka otpala je i potreba prikrivanja borbe dvije super sile – Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza – za podjelu sfera uticaja u ime tzv. interesa "socijalizma i komunizma". Zapravo posljednja decenija XX i prva decenija XXI vijeka ukazali su na činjenicu da se ova transformacija burno odvijala. Ne samo što je došlo do zaoštrevanja postojećih nego su izbila i nova krizna žarišta, i to u Africi, na Srednjem i Dalekom Istoku, Latinskoj Americi, a kojima su se početkom devedesetih godina XX vijeka pridružili balkanski dijelovi Evrope, ali i azijski dijelovi bivšeg Sovjetskog Saveza.

Paraliza i nemogućnost ostvarenja suštinskog napretka u rješavanju političkih i ekonomskih problema, naročito onih od interesa za manje i srednje zemlje i zemlje u razvoju, izazvani su i devaluiranjem uloge Ujedinjenih nacija kao i dezorientacijom Pokreta nesvrstanih. Takođe, pojačan je uticaj Sjedinjenih Američkih Država, ali i drugih najrazvijenijih zemalja koje su se u međuvremenu izjednačile po ekonomskoj snazi sa njima. Prirodu novostvorenog odnosa potvrđuje sa svoje strane i uloga Evropske unije, kao vodeće evropske, odnosno svjetske regionalne organizacije u svijetu. Stoga je nesumnjivo da je Evropska unija jedna od glavnih svjetskih političkih sila.

U ovom tekstu jasno je prikazano da je poslije II svjetskog rata, jedna od najvećih prepreka ujedinjenja Evrope što su Francuska i Njemačka u posljednjih dvjesta godina bile u direktnim ratnim konfrontacijama zaključno sa Drugim svjetskim ratom koji je završen porazom Njemačke i pobedom Francuske. Do pomirenja dolazi iza pedesetih godina kome su doprinijeli iskusni državnici Francuske i Njemačke Šarl de Gol i Konrad Adenauer. Uz napomenu da je u ovim okolnostima Francuska odigrala vodeću ulogu i zaslugu što je kao zemlja pobjednica u Drugom svjetskom ratu dala izuzetno veliki doprinos u prevazilaženju ratnih sukoba i neprijateljstava sa Njemačkom što je rezultiralo zaključivanju Rimskog ugovora 1957. godine u zajednici sa njihovim susjedima – Italijom i zemljama Beneluksa koji se stvara Evropska ekomska zajednica, a kasnije Evropska zajednica (EZ), zatim Evropska unija (EU), uvodeći Zapadnu Njemačku u svjetsku politiku i ekonomiju. Evolucija EU dovela je do dalekosežnih i dubokih promjena u državnom i društveno-političkom uređenju država članica Evropske ekomske zajednice, Evropske zajednice, odnosno Evropske unije, jer je stvorena na integracionoj osnovi naddržavnog tipa izgradnjom zajedničkog tržišta i odgovarajućeg pravnog sistema. Ta evolucija je sankcionisana zaključivanjem Maastrichtskog ugovora 1992. godine, kojim je Evropska ekomska zajednica, odnosno Evropska zajednica promijenila ime u Evropsku

unija, a zatim i Amsterdamskog ugovora 1997. godine, s tim što se upravo u naše vrijeme traže, kao što pokazuju zaključci posljednje konferencije održane u Nici 2000. godine odgovori na mnoga načelna i institucionalna pitanja iskrsla u posljednje vrijeme.

Danas Evropska unija ima 27 država članica i kao organizovana ekonomska snaga proteže svoju nadležnost širom Evrope. Privlačna je za zemlje u tranziciji koje teže uključivanju u evropsku integraciju pod okriljem Evropske unije. Naročito je karakteristično to što Evropska unija djeluje u svijetu ne samo kao **ekonomska sila**, nego i sve više kao jedna od glavnih **političkih snaga**. Otuda je bilo istorijski uslovljeno jačanje političkih ambicija Evropske unije. **To je i formalno potvrđeno Mastrihtskim ugovorom, kojim je spoljno – politička aktivnost Evropske unije stavljena u istu ravan sa izgradnjom zajedničkog tržišta i djelovanjem na trgovinskom polju.** Međutim, nova politička karta Evrope, i posebno otvorena mogućnost širenja u pravcu Centralne i Srednje Evrope odnosno Rusije, zahtjevali su primjenu novih metoda, proširenje spoljnopolitičkih koncepcija. Evropska unija je i pored svoga učešća u političkim i vojnim odnosno mirovnim aktivnostima u Ujedinjenim nacijama i NATO-u vršila uticaj na skoro sva svjetska politička i ekonomska zbivanja kao najveća svjetska ekonomska, trgovinska i politička integracija. Aktivno sudjelovanje i djelovanje Unije permanentno se odvija po skoro svim značajnijim pitanjima koja se odnose na bezbjednost i očuvanje mira u svijetu uz aktivno učešće u rješavanju skoro svih zbivanja u međunarodnim okvirima, posebno je vrijedno naglasiti da se djelovanje Evropske unije odvija prema skoro ustaljenom metodu korišćenjem NATO-a kao vojne organizacije u akcijama Ujedinjenih nacija ili samostalno i stvaranjem mehanizma Partnerstva za mir, kao okvira vojne saradnje sa svim evropskim zemljama (izuzev Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore), uključujući Rusiju pod posebnim uslovima. U kretanjima do kojih je došlo u posljednjoj deceniji prošlog vijeka, u kojoj je konfuzija i dezorientacija dostigla vrhunac u međunarodnoj zajednici, jačanje spoljnopolitičke aktivnosti Evropske unije predstavlja jednu od njihovih glavnih karakteristika. U kojoj mjeri je to bio odraz zajednice interesa sa Sjedinjenim Američkim Državama ili napor odbrambene prirode radi zaštite svojih, ali i potrebe stvaranja političkih uslova radi omogućavanja ekspanzije sopstvene ekonomske snage u Evropi i u svijetu, predstavlja pitanje koje zaslužuje posebnu pažnju. Generalno uzevši, nespororno je da je Evropska unija bila i ostala solidarna sa Sjedinjenim Američkim Državama prilikom zauzimanja načelnih stavova i vođenja akcija pri traženju rješenja za otvorene svjetske probleme kao i krizna žarišta. Istovremeno se, ipak, može primjetiti da je bilo i određenih razlika u pristupu pa i u izboru metoda djelovanja između Sjedinjenih Američkih Država i pojedinih značajnijih članova Evropske unije, ali i Unije kao cjeline. Potpuno je prirodno da različitost interesa međunarodnih partnera mora u određenim situacijama da dovodi u pitanje njihovu solidarnost, kao što i izraženo jedinstvo pogleda može biti privid iza koga se često kriju kompromisi koji nisu izraz saglasnosti trajnjeg karaktera, kao što je slučaj vojne intervencije u Iraku prema kojem su došle do punog izražaja sumnje Evropske unije i pojedinih njenih članova kao i razlike u odnosu na djelovanje Sjedinjenih Američkih Država prilikom i poslije intervencije protiv Iraka pri čemu ih je slijedila jedino Velika Britanija, te neujednačenost odnosa prema Rusiji. Bliskost stavova Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije pa i Njemačke, za razliku od stanovišta Francuske, Italije ili Grčke su dobro poznati. Da bismo se upoznali sa domaćajima spoljne politike Evropske unije treba govoriti posebno o njenim samostalnim pravcima. Može se posebno istaći da se Evropska unija angažovala u svim oblastima međunarodnog života i to u svim regionima svijeta.

ZAJEDNIČKA SPOLJNA I BEZBJEDONOSNA POLITIKA

Krajem 2000. godine Evropska komisija je bila akreditovana u 161 državi i međunarodnoj organizaciji u svijetu. U 128 slučajeva njene delegacije su imale diplomatski status. Dalje, Evropska unija je imala zaključene Sporazume o pridruživanju sa 7 država Centralne i Istočne Evrope, 3 baltičke države i 3 evropske ekonomske grupe, sporazume o prijateljstvu i saradnji sa 10 novih država bivšeg Sovjetskog Saveza, a sporazume o trgovini i saradnji sa velikim brojem država Centralne i Južne Amerike, Srednjeg i Bliskog Istoka, s tim što među njima Lome konvencije koje obuhvataju najveći broj afričkih država su od izuzetnog istorijskog značaja kao oblik pružanja pomoći zemljama u razvoju.

Široko međunarodno djelovanje Evropske unije nije bilo moguće ostvariti bez formiranja odgovarajućeg mehanizma utvrđivanja i vođenja spoljne politike i prihvatanja određenih ciljeva i principa. Pri tome problem koordiniranja ove aktivnosti u okviru jedne specifične naddržavne organizacije kao što je Evropska unija zahtijeva posebna rješenja. Tako od Ugovora iz Mastrihta do Sporazuma iz Nice, od 1992. do 2000.

godine, morala je da se posveti izuzetna pažnja ne samo ovom pitanju, već i brojnim drugim. Evropska komisija u Briselu i Evropski savjet zaduženi su za vođenje spoljne politike u okviru svoje nadležnosti. U Maastrichtu je usvojeno da se odluke o spoljnoj politici donose jednoglasno ili konsenzusom, za razliku od donošenja odluka o pitanjima koja su se ticala zajedničkog tržišta i pitanja razvoja za koja je bila dovoljna prosta većina. Kao jedna od osnovnih pretpostavki vođenja spoljne politike traženo je obezbjedenje saglasnosti između odluka od značaja za bezbjednost država članica Evropske unije i onih koji se tiču drugih sektora aktivnosti Evropske unije.

Ubrzo se pokazalo da rezultati realizacije odredbi Ugovora iz Maastrichta nisu zadovoljavajući. Zato su 1997. godine u Amsterdamskom ugovoru izvršene ozbiljne izmjene u organizaciji vođenja spoljne politike. Najveća pažnja je posvećena traženju rješenja za usaglašavanje razlika u gledištima pojedinih država članica sa zajedničkim stavovima većine. Nemogućnost prihvatanja odluka jednoglasnošću ili konsenzusom u pojedinim slučajevima negativno je uticala na njenu efikasnost. Oba ova pravila su ponovo usvojena ali sa klauzulom o "konstruktivnom uzdržavanju" koje ne povlači sa sobom blokiranje donošenja odluka. Ovim je omogućeno državama članicama da formalnom deklaracijom kojom kvalifikuju svoje uzdržavanje budu oslobođene od obaveze sprovodenja odluka sa kojima se ne slažu, s tim što su obavezane da prihvate u duhu solidarnosti da odluka koje se odriču obavezuje Evropsku uniju kao cjelinu i da će se uzdržati od postupaka koji bi otežavali ili sprječili njeno sprovođenje. Predviđeno je i donošenje odluka verifikovanom većinom kada je riječ o primjeni zajedničke strategije usvojene od strane Evropskog savjeta i zauzimanju stava o već usvojenim gledištima ovog najvišeg organa. U svim navedenim rješenjima izražena je briga za očuvanjem posebnih nacionalnih interesa pojedinih članica. U slučaju sporova odluke se upućuju Evropskom savjetu radi izglasavanja jednoglasne odluke od strane šefova država ili vlada. Amsterdamski ugovor otisao je korak dalje od Maastrichtskog i po tome što je povjerio vođenje spoljne politike novom, samostalnom organu – **Visokom predstavniku za spoljnu i bezbjednosnu politiku** – koji raspolaže posebnim pomoćnim tijelom zaduženim za planiranje i obavljanje o nastajanju međunarodnih konfliktova. U njegovoj nadležnosti je operativno vođenje spoljnopolitičke aktivnosti: utvrđivanje njenih pravaca, analiza i praćenje međunarodnog razvoja, predlaganje diplomatskih i drugih akcija. Kada je riječ o Amsterdamskom ugovoru treba napomenuti i to da je u njemu prvi put razrađena bezbjednosna politika Evropske unije. Odredbama ugovora vojne formacije zemalja Evropske unije ne samo da su usmjerene na povezivanje sa NATO-om već je predviđena mogućnost njihovog korištenja kao zamjene jedinica Atlantskog saveza u akcijama očuvanja bezbjednosti u Evropi, kao i prilikom vođenja mirovnih i humanitarnih akcija.

Osim toga, Amsterdamski ugovor otisao je korak dalje od Maastrichtskog jer je u njemu veoma pažljivo formulisana normativna osnova spoljne politike Evropske unije. Ciljevi spoljne politike su utvrđeni kao: zaštita osnovnih interesa, nezavisnosti i integriteta Unije koji treba da su u skladu sa načelima Povelje Ujedinjenih nacija, Završnog akta iz Helsinkija i ciljevima Helsinskih Povelja OEBS-a, uključujući i one o granicama država, unapređenje međunarodne saradnje, razvoj i jačanje demokratije i pravne države kao i poštovanje ljudskih prava i fundamentalnih sloboda. Insistira se na solidarnosti država članica u sprovođenju tako koncipirane spoljne politike i detaljno razrađuju metode zajedničkog djelovanja predstavnika Evropske unije i država članica u međunarodnim organizacijama, na konferencijama kao i koordiniranje aktivnosti njihovih diplomatskih predstavnika u zemljama u kojima su akreditovani.

Posmatrano u cjelini, navedeni ciljevi i načela spoljne politike Evropske unije iz Amsterdamskog ugovora mogu se smatrati potpuno kompatibilnim sa fundamentalnim pravilima međunarodnog prava i vođenjem politike mira i saradnje u svijetu. Ali, vidi se i to da ovaj ugovor sadrži i elemente koji tu politiku još čvrše vezuju za koncept evoatlantske solidarnosti, to jest savez sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om kao glavnim instrumentom očuvanja bezbjednosti u Evropi i svijetu.

Odredbe o bezbjednosti to potvrđuju. Očigledno je da se iza svega nalazi podudarnost interesa Sjedinjenih Američkih Država i država osnivača Evropske unije. Ona i dalje odlučujuće utiče na pravce i metode njihovog djelovanja u sklopu postojećeg odnosa snaga u Evropi u kojoj su međunarodni odnosi još uvijek daleko od pune konsolidacije. Posljedica toga je dalje približavanje NATO-a i Evropske unije, vidljivo posebno u promjeni odnosa Sjedinjenih Američkih Država prema njenoj politici stvaranja sopstvenih vojnih formacija priključenjem zemalja Evropske unije. Radeći na projekciji daljeg razvoja aktivnosti NATO-a u oblasti bezbjednosti Sjedinjene Američke Države su prihvatile inicijativu prema kojoj unutar Atlantskog saveza zemlje Evropske unije mogu da djeluju "odvojeno ali ne i izdvojeno od njega", pa i kad NATO bude

smatrao da ne treba da učestvuje u određenim akcijama. S druge strane, Evropska unija je, kao što pokazuje Ugovor iz Nice stavila amandmane na odredbe Amsterdamskog ugovora o bezbjednosti i odbrani bacajući težište na saradnju sa NATO – om. Pokušano je pored toga i da se na neki način obezbijedi mogućnost bilateralne saradnje država članica, ali uz puno poštovanje interesa NATO – a.

ODBRAMBENA POLITIKA

Prema tekstu Ugovora iz Nice odbrambena politika se smatra jednim od onih zadataka Evropske unije o kojima donosi odluke Evropski savjet. Od država članica se očekuje da ih sproveđe u skladu sa svojim ustavnim rješenjima. Naglašava se potreba vođenja računa o specifičnim obavezama onih koje pripadaju NATO – u, ali i ostalih čije su obaveze drugačije. Prihvata se orijentacija država članica na saradnju u oblasti naoružavanja. Bitno je podvući da ova aktivnost Evropske unije ne bi smjela da bude suprotna ili čak usporavajuća smetnja bilateralnoj saradnji, kad je riječ o dvije ili više članica Evropske unije i Atlanskog saveza, ali pod posebnim uslovima da to ne utiče negativno na razvoj ukupne politike bezbjednosti i odbrane utvrđene Ugovorom u Nici.

Iz svega navedenog je očigledno da se ne može računati na neke promjene u odnosu na zajednički evroatlanski pristup saradnji Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, i ulozi NATO – a u doglednom vremenskom periodu. To je realnost od koje se ne može pobjeći bez obzira na sve negativne posljedice kojih je bilo, i kojih će neizbjegno i dalje biti, ukoliko se politika ovih sila formira i sprovodi ne vodeći pri tome računa o interesima svih zainteresovanih strana.

Model intergracije po kome je koncipirana i utemeljena integracija je 1957. godine Evropska ekonomski zajednica, sada Evropska unija, bilo da je riječ o političkim, ekonomskim ili drugim segmentima savremenog života zasnovanog na demokratskom razvoju i zaštiti ljudskih prava i sloboda unutar pojedinih zemalja zaslужuje punu podršku. To nije slučajno što je Evropska unija postala privlačna svim zemljama starog kontinenta. Ovo posebno što bez povoljnih političkih uslova ostvarenje tog cilja nije moguće. To je, u stvari, i osnovni preduslov koji bez konstruktivnog doprinosa same Evropske unije neće biti ispunjen. Znači, da je opravданo nadati se da će sa uspješnim konsolidovanjem međunarodnih odnosa u Evropi kao cjelini Evropska unija biti u stanju da izvrši istorijski zadatak koji u ovom pogledu stoji pred njom.

PRAVNA TEKOVINA EVROPSKE UNIJE (*ACQUIS COMMUNAUTAIRE*)

Cjelokupno postojanje i funkcionisanje Evropske unije počiva na zakonima. Skup važećih zakona, politika i djelatnosti Evropske unije naziva se **acquis communautaire** ili pravna tekovina Evropske unije. On u stvari predstavlja jasan zahtjev za harmonizacijom odnosa među članicama.

U toku 2002. godine broj ovih propisa je povećan za oko 2340. Bitno je istaći da većina propisa ima ograničeno vremensko trajanje.

Skoro pola vijeka utrošeno je na stvaranje pravne tekovine Evropske unije što je dovelo do toga da je Evropska unija suviše opterećena pravnom regulativom. Evropska komisija nije jedini krivac tome zbog toga što je veliki broj zakona donijet na inicijativu zemalja članica Evropske unije, Evropskog parlamenta, Savjeta ministara i drugih. Kada se malo bolje analizira pravna regulativa Evropske unije, postavlja se pitanje jesu li evropske ekonomije sposobne da izvrše takve promjene koje se zahtjevaju od *acquis*. Evropski savjet iz Lisabona je postavio cilj za ovu deceniju a on podrazumjeva da Evropska unija postane najkonkurentnija i najdinamičnija ekonomija znanja.

PRIORITETI EVROPSKE UNIJE

Prioriteti su sljedeći:

1. Zaštita jedinstvenog evropskog tržišta

U periodu 1985. – 1992. godine primaran cilj bio je stvaranje jedinstvenog evropskog tržišta. Njegovo stvaranje je podrazumjevalo:

- ❖ donošenje efikasnijih pravila, i

- ❖ otklanjanje preostalih i potencijalno novih tržišnih poremećaja (glavne oblasti su bile: konkurenčija, oporezivanje, ekologija i oblast usluga).

2. Stvaranje ekonomске i monetarne unije

Najkompleksniji zadatak za Evropsku uniju jeste stvaranje Evropske monetarne unije, i on će najvjerojatnije izazvati ekonomski i politički promjene u mnogim zemljama članicama. Jedinstvena valuta **evro** uvedena je u januaru 1999. godine.

Evropska monetarna unija je propisala da zemlje članice mogu imati budžetski deficit u iznosu do 3 % nacionalnog BDP. Ovo je bilo ozbiljno ograničenje za sprovođenje makroekonomskih politika u Francuskoj i Njemačkoj.

3. Ekonomski rast, nezaposlenost i demografija

Glavni ciljevi u ovoj oblasti su:

- ❖ ubrzavanje stope rasta,
- ❖ smanjenje nezaposlenosti, posebno sektorske nezaposlenosti,
- ❖ rješavanje problema porasta broja starih lica i pritiska na penzijske fondove,
- ❖ rješavanje problema imigracije i sve šireg javnog sektora.

ZAKLJUČAK

U prethodnom tekstu naša pažnja bila je usredsređena na analizu jednog broja najznačajnijih pitanja vezanih za specifičnosti i osnovna obilježja političkog sistema Evropske unije. Ujedno smo nastojali doći do nalaza koji bi se mogli iskazati jednim balansom. Znači da je polazna osnova naše analize bio složen sistem evropske unije kao "neobične pojave" i specifičnosti nacionalnih političkih sistema zemalja članica, kao i jednog broja onih pitanja i sistema koja daju osnovno obilježje ukupne međunarodne politike. U tom smislu ustanovili smo da je evropska unija zajednica 27 država Evrope, utemeljene na zajedničkim interesima, institucijama i pravnim aktima država članica. Zatim da se specifičnost političkog sistema temelji na kompleksnoj vezi između dvije naučne discipline: međunarodnih političkih i međunarodnih ekonomskih odnosa i naučne discipline istraživanje sistema.

Centralno pitanje na koje smo potražili odgovor jeste kako u praksi funkcionišu svi dijelovi ovog izrazito složenog političkog sistema. Ovo posebno s obzirom na činjenice što Evropska unija raspolaže mrežom različitih institucija razgranatih po cijelom svijetu koje joj pomažu u oblikovanju i sprovođenju njene kompleksne politike. Uz mnogobrojne strane ambasade akreditovane pri Evropskoj uniji u Briselu, Komisija ima više od 120 delegacija u trećim zemljama. Njihova je uloga razvijati bilateralne odnose s narodima koji se znatno razlikuju u pogledu veličine i bogatstva, promovišući time politiku i vrijednosti Evropske unije. Osim čestih susreta svojih ministara i predstavnika u parlamentu, Evropska unija organizuje redovne sastanke na vrhu, jednom ili dva puta u toku jedne godine, s većim partnerima kao što su Sjedinjene Američke Države, Japan, Rusija i Kanada. Zatim, Evropska unija svoja viđenja i stavove izlaže pred različitim multilateralnim institucijama kao što su Ujedinjene nacije, Svjetska banka i Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju, s kojima se svestrano angažuje u osiguravanju zajedničkog cilja, a to je uspostavljanje mira i bezbjednosti u svijetu.

Iz prethodnih ne baš preciznih konstatacija proizlazi da sve ekonomski i politički promjene koje se događaju u svijetu zahtijevaju od Evropske unije, kao prvorazredne i kompleksne integracije, da stalno usavršava svoju spoljnu i unutrašnju politiku i strateške prioritete. Ona to u suštini čini tako što širi i produbljuje svoje kontakte s partnerima širom svijeta i uključujući političku ekonomsku, i trgovinsku dimenziju u te odnose sa skoro svim zemljama svijeta, bilo da je riječ o zemljama tzv. globalno bogatog Sjevera ili "globalno siromašnog Juga".

LITERATURA:

1. Dr Mladen M. Bodiroža, Dr Đurica Acin: "Međunarodna ekonomija", Ekonomski fakultet, Brčko, 2005.
2. Dr Mladen M. Bodiroža: "Evropska unija – od Rima 1957. do Rima 2006.", Glas Srpski, Banja Luka, 2006.
3. Dr Miroslav N. Jovanović: "Evropska ekonomска integracija", Beograd, 2004.
4. Dr Oskar Kovač: "Ekonomija regionala svijeta", Ekonomski fakultet, Beograd, 2004.
5. Ekonomija Evropske unije, IV izdanje, Njujork, 1998.
6. www.poslovniforum.hr/eu/euro.htm
7. http://bs.wikipedia.org/wiki/Evropska_unija